t7_group_5 (TMGPbPyk4aRS8WWxE4TFfqhsAbe7j5qacn3)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v15\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8\_group\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7\_group\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge ((v2\_group\_1\ X1) \wedge ((v3\_group\_1\ X1) \wedge (l3\_algstr\_0\ X1)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_group\_2\ X2\ X1) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_group\_2\ X3\ X1) \Rightarrow ((k7\_group\_4\ X1\ X2\ X3 = k7\_group\_4\ X1\ X3\ X2) \Rightarrow ((r1\_struct\_0\ (k8\_group\_4\ X1\ X2\ X3)\ X0) \Leftrightarrow (\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1)) \wedge (\exists X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X1)) \wedge ((X0 = k6\_algstr\_0\ X1\ X4\ X5) \wedge ((r1\_struct\_0\ X2\ X4) \wedge (r1\_struct\_0\ X3\ X5)))))))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_group\_1\ X0) \wedge ((v3\_group\_1\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((v15\_algstr\_0\ X1) \wedge ((v1\_group\_3\ X1\ X0) \wedge (m1\_group\_2\ X1\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.((v15\_algstr\_0\ X2) \wedge ((v1\_group\_3\ X2\ X0) \wedge (m1\_group\_2\ X2\ X0))) \Rightarrow (k2\_group\_2\ X0\ (k8\_group\_2\ X0\ X1)\ (k8\_group\_2\ X0\ X2) = k2\_group\_2\ X0\ (k8\_group\_2\ X0\ X2)\ (k8\_group\_2\ X0\ X1)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_group\_1\ X0) \wedge ((v3\_group\_1\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0\ X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_group\_2\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_group\_2\ X2\ X0) \Rightarrow (k7\_group\_4\ X0\ X1\ X2 = k2\_group\_2\ X0\ (k8\_group\_2\ X0\ X1)\ (k8\_group\_2\ X0\ X2)))) \tag{3}$$

Theorem 1

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((v2\_group\_1\ X1)\wedge((v3\_group\_1\ X1)\wedge(l3\_algstr\_0\ X1))))\Rightarrow(\forall X2.((v15\_algstr\_0\ X2)\wedge((v1\_group\_3\ X2\ X1)\wedge(m1\_group\_2\ X2\ X1)))\Rightarrow(\forall X3.((v15\_algstr\_0\ X3)\wedge((v1\_group\_3\ X3\ X1)\wedge(m1\_group\_2\ X3\ X1)))\Rightarrow((r1\_struct\_0\ (k8\_group\_4\ X1\ X2\ X3)\ X0)\Leftrightarrow(\exists X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X1))\wedge(\exists X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X1))\wedge((X0 = k6\_algstr\_0\ X1\ X4\ X5)\wedge((r1\_struct\_0\ X2\ X4)\wedge(r1\_struct\_0\ X3\ X5))))))))$$